



SLUŽBENI GLASNIK

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Godina VIII - Broj 1

15. januar 2004.
BIHAĆ

Izdanje na bosanskom
jeziku

1.

Komisija za Ustavna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 10.12.2003. godine, utvrdila je prečišćeni tekst Ustava Unsko-sanskog kantona, koji obuhvata:

Ustav Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Ustava Unsko-sanskog kantona ("Sl. list USK-a" broj: 1/95), Amandmane od I - X na Ustav Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana I - X na Ustav Unsko-sanskog kantona ("Sl. list USK-a" broj: 2/97), Amandman XI na Ustav Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana XI na Ustav Unsko-sanskog kantona ("Sl. glasnik USK-a" broj: 9/99), Amandmane XII i XIII na Ustav Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana XII i XIII na Ustav Unsko-sanskog kantona ("Sl. glasnik USK-a" broj: 5/00), Amandmane XIV - XXX Ustava Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana XIV - XXX na Ustav Unsko-sanskog kantona ("Sl. glasnik USK-a" broj: 3/03) i Amandmane XXXI - LI na Ustav Unsko-sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana XXXI - LI na Ustav Unsko-sanskog kantona ("Sl. glasnik USK-a" broj: 3/03), i Amandmane LII - LIII na Ustav Unsko - sanskog kantona sa Odlukom o proglašenju Amandmana LII - LIII na Ustav Unsko - sanskog kantona ("Sl. glasnik USK-a" broj: 11/03), u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

Vodeći računa o osnovnim pravima čovjeka, kojih ga nikakav poredak ne smije lišiti,

Afirmirajući slobodu kao osnovno svojstvo ljudske egzistencije i osnovnu ljudsku vrijednost, koja se može ograničiti samo slobodom drugih ljudi,

Polazeći od slobode kao osnovne pretpostavke svakog pravnog poretka,

Zalažući se za pravo građana da slobodno misle i izaberu svoj pogled na svijet,

Koristeći i ostala prava i slobode,

Nastojeći utemeljiti demokratske institucije i u uvjetima izloženosti civilnog stanovništva neviđenim stradanjima i patnjama i etničkim progonima Bošnjaka i Hrvata, uzrokovanim agresijom na Državu Bosnu i Hercegovinu, Skupština Unsko-sanskog kantona je donijela Ustav Unsko-sanskog kantona.

USTAV UNSKO-SANSKOG KANTONA (prečišćeni tekst)

I - USPOSTAVLJANJE KANTONA

Član 1.

Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima, i građani Unsko-sanskog kantona, ostvarujući svoja suverena prava, ovim Ustavom, u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljaju i uređuju Unsko-sanski kanton.

Član 2.

Unsko-sanski kanton je federalna jedinica Federacije Bosne Hercegovine.

Član 3.

Ovim Ustavom, u skladu sa Ustavom Federacije, osiguravaju se institucije vlasti u Kantonu i zaštita prava i sloboda, utvrđenih tim Ustavom.

Član 4.

Sastav svih organa u Kantonu mora odražavati i nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, odnosno općine ako Ustavom nije drukčije utvrđeno.

Član 5.

Službeno ime Kantona je Unsko-sanski kanton.

Član 6.

Sjedište Kantona je u Bihaću.

Član 7.

- (1) Kanton ima grb, zastavu, pečat i druge simbole o kojima odluči Skupština Kantona.
- (2) Za prihvatanje simbola potrebna je većina glasova poslanika u Skupštini Kantona.
- (3) Simboli Kantona upotrebljavat će se, uz simbole Bosne i Hercegovine i Federacije, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Službeni jezici Kantona su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

II - LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE**Član 1.**

Kanton će poduzimati sve potrebne mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članovima 1. do 7., odjeljak A, poglavlja II i instrumentima Aneksa Ustava Federacije i ovim Ustavom.

Član 2.

Kanton će posebno osigurati uvjete za slobodan povratak svih izbjeglica i raseljenih osoba u prebivališta na području Kantona iz kojih su izbjegli ili raseljeni.

Član 3.

- (1) Sve osobe imaju pravo u skladu sa zakonom Federacije i Kantona, na povraćaj sve svoje imovine oduzete u toku etničkog progona kao i na nadoknadu za svu imovinu koja im ne može biti vraćena.
- (2) Sve pod prisilom date izjave i preuzete obaveze, posebno one koje se tiču odricanja od prava na zemlju i drugu imovinu, smatraju se ništavnim.

Član 4.

Svi sudovi, organi uprave, institucije koje obavljaju javna ovlaštenja i drugi organi vlasti u

Kantonu primjenjivat će i poštovati prava i slobode predviđene u aktima navedenim u Aneksu Ustava Federacije.

Član 5.

Svi ovlašteni organi vlasti u Kantonu će, u okviru saradnje koju ostvaruju ovlašteni organi Federacije, saradivati s međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava osnovanim za Bosnu i Hercegovinu kao i nadzornim tijelima osnovanim instrumentima navedenim u Aneksu Ustava Federacije.

III - SARADNJA SA OMBUDSMENIMA**Član 1.**

Ljudska prava i slobode štite ombudsmeni u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

Ombudsmeni mogu ispitivati djelatnosti bilo koje institucije ili osobe u Kantonu, koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava i slobode, uključujući provođenje etničkog progona ili održavanje njegovih posljedica.

Član 2.

- (1) Organi vlasti u Kantonu dužni su omogućiti nesmetano ostvarivanje ovlaštenja ombudsmena koja su utvrđena Ustavom Federacije i ovim Ustavom, i u tom cilju će naročito:
 - a) davati na uvid sve službene dokumente, uključujući i tajne, te sudske i upravne spise;
 - b) osigurati saradnju svake osobe, uključujući svakog službenika, u davanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa;
 - c) osigurati pristup i kontrolu svih mjesta gdje su osobe lišene slobode zatvorene ili gdje rade;
 - d) omogućiti prisustvovanje sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima drugih organa.
- (2) Ombudsmeni su nezavisni u obavljanju svojih ovlaštenja i nijedan organ vlasti niti bilo koja osoba u Kantonu ne mogu se miješati u ta ovlaštenja.

Član 3.

Organi vlasti i institucije u Kantonu su obavezni razmotriti izvještaj ombudsmena i odgovoriti u roku koji on odredi.

IV - DJELOKRUG KANTONA**Član 1.**

Kanton ima sva ovlaštenja koja nisu Ustavom Federacije izričito povjerena federalnoj vlasti ili koja nisu Ustavom Federacije utvrđena kao zajednička ovlaštenja Federacije i Kantona.

Član 2.

Kanton je ovlašten, ako ovim Ustavom nije drugačije određeno za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga, koje će imati jedinstvene federalne uniforme s kantonalnim oznakama;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguranja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući zoniranje;
- g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi s osiguranjem radija i televizije uključujući donošenje propisa o osiguranju njihova rada i izgradnje;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;
- l) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima;
- m) obavljanje i drugih ovlaštenja utvrđenih ustavom i zakonom Federacije i Kantona.

Član 3.

Kanton i federalna vlast, u skladu sa Ustavom Federacije, ovlašteni su za:

- (a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- (b) zdravstvo;
- (c) politika zaštite čovjekove okoline;
- (d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
- (e) socijalnu politiku;
- (f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije, i o boravku i kretanju stranaca;
- (g) turizam;
- (h) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 4.

- (1) U skladu sa potrebama, ovlaštenja iz prethodnog člana mogu biti ostvarivana zajednički ili odvojeno, ili od strane Kantona koordinirano od federalne vlasti.
- (2) O načinu ostvarivanja ovlaštenja Kanton i federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.

- (3) U obavljanju ovih ovlaštenja, u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom, Kanton će se obraćati međukantonalnom savjetu za koordinaciju rješavanja međukantonalnih pitanja i za dosljedno rješavanje pitanje koja se tiču interesa van njihovih kantonalnih granica te provoditi odluke, sudjelovati u odlučivanju i kad je potrebno, predlagati odluke u zakonodavnim tijelima. Kanton će utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se tiču svakog od ovih ovlaštenja.

Član 5.

U izvršavanju svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom Federacije i ovim Ustavom, Kanton će voditi računa o nacionalnoj strukturi u svakoj općini i osiguravati da konstitutivni narodi i pripadnici grupe ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima kantona.

Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine, do potpune provedbe Aneksa 7.

Član 6.

- (1) Kanton zakonom delegira svoja ovlaštenja na federalnu vlast ili na općine na svom teritoriju, u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom.
- (2) Zakon o delegiranju ovlaštenja Kantona na federalnu vlast donosi Skupština Kantona dvotrećinskom većinom glasova poslanika u Skupštini.

Član 7.

- (1) Prilikom donošenja propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu Kanton će na prikladan način konsultirati općinske vlasti.
- (2) Kantonalne vlasti će osigurati izvore finansiranja općinama za delegirano ovlaštenje.
- (3) Kantonalna vlast obavlja upravni nadzor nad radom općinske vlasti u obavljanju prenesenih ovlaštenja.

Član 8.

Kanton može, u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom, zaključivati sporazume s državama i međunarodnim organizacijama.

Član 9.

- (1) Kanton može, zajedno sa drugim kantonima osnovati Savjet kantona radi koordiniranja politike i aktivnosti u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa za njihove zajednice i radi obavještanja svojih predstavnika u Domu naroda.
- (2) Savjet može osnovati koordinacijska tijela, kao što su komisije i radne grupe, radi razmjene informacija i usklađivanja aktivnosti kantona u obavljanju njihovih ovlaštenja, ali ne mogu obuhvaćati vojne ili političke dogovore.

V - STRUKTURA KANTONALNE VLASTI**A. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA****1. Opće odredbe****Član 1.**

Zakonodavno tijelo Kantona je Skupština Kantona, koja se sastoji od jednog doma.

Član 2.

(1) Skupština Kantona se sastoji od 30 poslanika.

Nacionalna struktura poslanika Skupštine održava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona.

Član 3.

Poslanici u Skupštini Kantona imaju četverogodišnji mandat.

Član 4.

- (1) Poslanike u Skupštini Kantona biraju birači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na cijelom teritoriju Kantona. Svaki birač ima pravo glasati za bilo koju od registriranih stranki.
- (2) Prije svakih izbora svaka registrirana stranka objavljuje izbornu listu kandidata. Poslanici će biti birani s vrha liste stranke prema broju dobivenih glasova; zamjene za poslanike obavljaju se od osoba koje slijede na ostatku liste.
- (3) Svaki birač može biti biran za poslanika u Skupštini Kantona.

Član 5.

Skupština Kantona prvi put bit će sazvana najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Član 6.

Skupština Kantona ima predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg.

Član 7.

- (1) U Skupštini Kantona formiraju se klubovi delegata konstitutivnih naroda, uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda.
- (2) Svaki klub delegata predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg koje potvrđuje Skupština kantona.
- (3) Skupština Kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovníkom.
- (4) Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini Kantona, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.
- (5) Tri kandidata koja potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući.

Član 8.

Skupština Kantona zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim njenim poslovníkom i objavljuje izvještaje o zasjedanjima i odlukama.

Član 9.

Poslanici u Skupštini Kantona ne podliježu krivično - pravnoj, ni građansko - pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Kantona.

Član 10.

Kantonalni zakoni stupaju na snagu kao što je u njima utvrđeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Kantona.

2. Djelokrug Skupštine Kantona**Član 11.**

Skupština Kantona:

- a) priprema, donosi, proglašava Ustav Kantona, amandmane na Ustav Kantona i ustavni zakon Kantona;
- b) donosi zakone Kantona;
- c) potvrđuje imenovanje Vlade Kantona i popunu svakog slobodnog mjesta u Vladi;
- d) osniva sudove u Kantonu;
- e) razmatra izvještaje ombudsmena;
- f) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- g) bira delegate u Dom naroda Parlamenta Federacije u skladu sa Ustavom i zakonom Federacije i ovim Ustavom;
- h) odlučuje o delegiranju ovlaštenja Kantona na federalne i općinske vlasti;
- i) odlučuje o osnivanju savjeta Kantona zajedno sa drugim kantonima;
- j) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom;
- k) utvrđuje politiku i donosi propise koji se tiču koordinacije rješavanja međukantonálnih pitanja;
- l) provodi istrage i u tu svrhu može zahtjevati svjedočenja, dokaze i dokumenta, ne ulazeći u ovlaštenje sudske vlasti;
- m) donosi poslovník Skupštine;
- n) donosi i druge propise u obavljanju kantonálnih ovlaštenja;
- o) obavlja i druga ovlaštenja koja su joj povjerena ustavom i zakonom Federacije i Kantona i poslovníkom Skupštine Kantona;

3. Odlučivanje u Skupštini Kantona

Član 12.

Skupština Kantona može početi sa radom i punovažno odlučivati ako je sjednici prisutna većina od ukupnog broja poslanika u Skupštini Kantona, ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom ili poslovníkom Skupštine Kantona nije drugačije utvrđeno.

Član 13.

Odluke u Skupštini donose se većinom glasova od ukupnog broja poslanika u Skupštini, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom ili Poslovníkom Skupštine Kantona nije drugačije utvrđeno.

4. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Član 14.

Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u Kantonu identična je listi sadržanoj u članu IV.5. 17a. Ustava Federacije i definisana je na sljedeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti,
- identitet jednog konstitutivnog naroda,
- ustavni amandmani,
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
- obrazovanje, vjeroispovjest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe,
- teritorijalna organizacija,
- sistem javnog informisanja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona.

Član 15.

- (1) Ako više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u članu 14. ovog Ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.
- (2) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata spada u listu iz člana 14. ovog Ustava.
- (3) Ako samo jedan predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.

Član 16.

- (1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini Kantona.
- (2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.
- (3) Ustavni sud Federacije u slučaju iz ovog člana postupa na način predviđen u članu IV.6. 18a Ustava Federacije.
- (4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se vraća predlagачu koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj proceduri predlagач ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.
- (5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja prostom većinom.

B. IZVRŠNA VLAST KANTONA

1. Vlada Kantona

Član 1.

- (1) Vladu Kantona čine premijer Kantona i ministri.
- (2) Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7 u skladu sa članom IX.11a. Ustava Federacije.

Član 2.

- (1) Kandidata za mjesto premijera Kantona imenuje predsjedavajući Skupštine u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg.
- (2) Kandidat za mjesto premijera Kantona predlaže ministre.
- (3) Vladu Kantona potvrđuje Skupština većinom glasova poslanika.
- (4) Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona.
- (5) Svako upražnjeno mjesto popunjava se istim postupkom.

Član 3.

- (1) Premijer Kantona odgovoran je Skupštini Kantona, a ministri premijeru i Skupštini.
- (2) Svaki ministar odgovoran je za rad svog ministarstva.

- (3) Vlada podnosi ostavku ako joj Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

Član 4.

- (1) Organizacija Vlade Kantona utvrđuje se zakonom Kantona u skladu sa ovim Ustavom.
- (2) Zakonom Kantona u skladu sa načelima organizacije uprave koju utvrđuje Parlament Federacije, utvrdit će se organizacija kantonalne uprave.

Član 5.

Vlada Kantona ovlaštena je da:

- a) provodi kantonalnu politiku, predlaže i izvršava zakone Kantona i druge propise;
- b) izvršava odluke svakog suda Kantona ili federalnog suda i obavlja svaku drugu ovlaštenost povjerenu Kantonu od federalne vlasti;
- c) priprema i predlaže budžet Kantona;
- d) osigurava suradnju Vlade Kantona i ombudsmena;
- e) nadzire kantonalnu policiju i osigurava da nacionalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona tako da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;
- f) obavlja druga ovlaštenja utvrđena Ustavom i zakonom Federacije i Kantona.

Sve odluke Vlade donose se prostom većinom prisutnih koji glasaju.

Član 6.

- (1) Vlada Kantona je ovlaštena, u slučajevima utvrđenim propisima Federacije, ili slučajevima vanrednih stanja u Kantonu (epidemija, poplava, požar, zemljotres, i sl.) donositi uredbe sa zakonskom snagom kad Skupština Kantona nije u mogućnosti to učiniti.
- (2) Svaka uredba imat će snagu zakona i ne može derogirati prava i slobode utvrđene ovim Ustavom.
- (3) Svaka uredba prestat će važiti najkasnije s istekom tridesetog dana od njenog objavljivanja, a prije tog roka ako je ukinu Skupština Kantona, ili s istekom desetog dana od njenog objavljivanja ako je Skupština u zasjedanju kada je uredba objavljena.
- (4) Po isteku roka važenja uredba se ne može produžavati, ponovo donositi niti djelomično mijenjati bez odluke Skupštine Kantona i njene suglasnosti.

Premijer Kantona odgovoran je za:

Član 7.

- a) provođenje politike i izvršavanje kantonalnih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka kantonalnih sudova;
- b) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti kantonalnog zakonodavstva;
- c) pripremanje budžetskih prijedloga Skupštini Kantona;
- d) druga pitanja utvrđena ovim Ustavom i zakonom Kantona;

Svaki ministar odgovoran je za:

Član 8.

- a) provođenje kantonalne politike i izvršavanje kantonalnih propisa iz okvira ovlaštenja svog ministarstva ili izvršavanje zadataka koje mu odredi premijer Kantona;
- b) predlaganje i davanje preporuka u vezi s propisima iz okvira ovlaštenja svog ministarstva ili prema zadatku koje mu odredi premijer Kantona;
- c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti svoga ministarstva;
- d) izdavanje uputa, instrukcija, naredbi i donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz ovlaštenja svog ministarstva i onih koje mu povjeri premijer Kantona u skladu s ovim Ustavom i zakonom Kantona;
- e) pripremanje, obavještanje i analiziranje budžetskih prijedloga iz ovlaštenja svog ministarstva ili obavljanje drugih zadataka na zahtjev premijera Kantona;
- f) odgovaranje na pitanje poslanika u Skupštini Kantona iz ovlaštenja svog ministarstva i izvršavanje svakog drugog zadatka koji mu povjeri premijer Kantona;
- g) pomaganje premijeru Kantona u vođenju politike i izvršavanja zakona Kantona.

C - SUDSKA VLAST KANTONA

1. Opće odredbe o sudovima u Kantonu.

Član 1.

Sudska vlast u Kantonu je samostalna i nezavisna od izvršne vlasti i zakonodavne vlasti Kantona.

Član 2.

Sudovi u Kantonu osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

Član 3.

Svi sudski postupci javni su, ako za izuzetne situacije zakonom nije drugačije određeno. Sve presude javno se objavljuju.

Član 4.

Sudsku funkciju u Kantonu obavljaju sudovi Kantona i općinski sudovi.

Član 5.

Nacionalna struktura sudova Kantona u cjelini, mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, a općinskih nacionalnu strukturu stanovništva dotične općine.

Član 6.

- (1) Skupština Kantona može, u skladu sa zakonom Federacije propisati dopunska pravila o organizaciji i upravljanju sudovima u Kantonu.
- (2) U skladu s pravilima iz stava (1) ovog člana svaki sud utvrđuje svoju unutrašnju organizaciju i u vezi s tim donosi dopunska pravila.

Član 7.

Broj sudaca svakog suda u Kantonu utvrđuje Skupština Kantona na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 8.

- (1) Sudac suda u Kantonu ne može biti krivično gonjen ni odgovoran u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u obavljanju sudačke funkcije.
- (2) Sudac suda u Kantonu ne može biti pritvoren ni lišen slobode bez predhodnog odobrenja predsjednika najvišeg suda Kantona.
- (3) Predsjednik najvišeg suda Kantona ne može biti pritvoren ni lišen slobode bez predhodnog odobrenja sjednice tog suda.

2. Sudovi Kantona**Član 9.**

Najviši sud Kantona je Kantonalni sud Unsko-sanskog kantona.

Član 10.

Drugi sudovi Kantona mogu se osnivati zakonom Kantona.

Član 11.

Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Kantonu i prvostepenu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost tih sudova, te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

Član 12.

- (1) Odluke Kantonalnog suda donesene o žalbama na odluke općinskih sudova su konačne i obavezujuće, osim ako se radi o pitanjima koja se tiču Ustava, zakona i drugih propisa Federacije.
- (2) Presude kao i rješenja Kantonalnog suda koja se odnose na žalbe podnijete u smislu stava (1) ovog člana posebno su obavezujuće za strane u

postupku kao i za sud na čije je odluke žalba izjavljena.

Član 13.

Suce Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika suda odabire, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije.

Član 14.

- (1) Suci Kantonalnog suda imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu, ili ne budu s razlogom smjenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom Federacije.
- (2) Na vršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju za suce kantonalnog suda utvrđuje se zakonom Federacije.
- (3) Uslovi obavljanja funkcije, uključujući i imunitet za suce kantonalnog suda utvrđuju se zakonom Federacije.
- (4) Plaće i druge naknade sudijama ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudačke funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.
- (5) U Kantonalnom sudu bit će proporcionalno zastupljeni konstitutivni narodi i pripadnici ostalih. Takva zastupljenost odražava popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. u skladu sa članom IX 11a. Ustava Federacije.

VI - OPĆINSKE VLASTI**1. Opće odredbe****Član 1.**

U obavljanju svojih ovlaštenja svaka općina:

- a) poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja zaštite prava i sloboda utvrđenim u članovima od 1. do 7., odjeljak A, poglavlja II. Ustava Federacije i u instrumentima navedenim u Aneksu;
- b) vodi računa o nacionalnoj strukturi stanovništva u općini.

Član 2.

- (1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.
- (2) Lokalna samouprava ostvaruje se u općinama obavljanjem ovlaštenja utvrđenim zakonom Kantona, u skladu s ovim Ustavom i prema principima lokalne samouprave utvrđene federalnim zakonodavstvom.

Član 3.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u općinskim organima vlasti.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine, do potpune provedbe Aneksa 7. u skladu sa članom IX. 11a. Ustava Federacije.

Član 4.

- (1) Općina ima statut.
- (2) Statut općine i drugi propisi općine moraju biti u skladu s Ustavom Federacije i Kantona.

Član 5.

- (1) Mandat članova općinskog vijeća je četiri godine, a mandat prvih članova općinskog vijeća traje jednu godinu.
- (2) Općinske vijećnike demokratski biraju birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine.
- (3) Svaki birač ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku.
- (4) Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta srazmjerno procentu osvojenih od ukupnog broja važećih glasova.
- (5) Svaki birač može biti biran za općinskog vijećnika
- (6) Broj vijećnika u Općinskom vijeću utvrđuje se Statutom općine u skladu sa Zakonom.

2. Općinsko vijeće

Član 6.

- a) priprema i dvotrećinskom većinom glasova donosi statut općine;
- b) bira i smjenjuje općinskog načelnika;
- c) usvaja općinski budžet i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast;
- d) donosi poslovnik o svome radu;
- e) donosi i druge propise u izvršenju općinskih ovlaštenja.

Član 7.

- (1) Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg.
- (2) Predsjedavajući općinskog vijeća bira se na način i po postupku utvrđenom statutom općine.

Član 8.

Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim poslovnikom, i vodi zapisnike o donesenim odlukama.

Član 9.

- (1) Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv člana općinskog vijeća niti član općinskog vijeća može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji drugi način zbog izraženog mišljenja i datog glasa u općinskom vijeću.

- (2) Članovi općinskog vijeća ne podliježu krivično pravnoj ni građansko pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u općinskom vijeću.

Član 10.

Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu općine.

3. Općinski načelnik

Član 11.

- (1) Svaka općina ima načelnika.
- (2) Općinski načelnik predstavlja općinu.

Član 12.

- (1) Općinskog načelnika bira općinsko vijeće između više kandidata na osnovi programa koji podnesu kandidati.
- (2) Općinsko vijeće će omogućiti predstavljanje kandidata i njihovih programa građanima općine.
- (3) Bliže odredbe o izboru općinskog načelnika propisuju se statutom općine.

Član 13.

Općinski načelnik ovlašten je za:

- a) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i delegiranih ovlaštenja na općinu;
- b) osiguranje suradnje općinskih službenika s ombudsmenima;
- c) podnošenje izvještaja općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i o svojim aktivnostima;
- d) staranje o organizaciji općinske uprave;
- e) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika;
- j) imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika;
- g) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće
- h) druga ovlaštenja utvrđena zakonom i statutom općine.

4. Općinski sudovi

Član 14.

- (1) Općinski sudovi se osnivaju zakonom Kantona.
- (2) Općinski sud se osniva za područje općine.
- (3) Za dvije ili više općina može se osnovati jedan općinski sud.
- (4) Finansiranje općinskih sudova obavlja se iz budžeta Kantona.

Član 15.

Općinski sudovi imaju izvornu ovlaštenost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom i zakonom Federacije, ovim Ustavom i zakonom Kantona dio izvorne ovlaštenosti nije prenesena na neki drugi sud.

Član 16.

- (1) Suce općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova odabire, imenuje, provodi disciplinski postupak i smjenjuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Federacije u skladu sa zakonom.
- (2) U općinskim sudovima biće proporcionalno zastupljeni konstitutivni narodi i pripadnici ostalih. Takva zastupljenost odražava popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. u skladu sa članom IX 11a. Ustava Federacije.

Član 17.

- (1) Suci općinskih sudova imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ako se ne penzionišu, ili ne budu smjenjeni od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu sa zakonom.
- (2) Na vršenje starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju za suce općinskih sudova utvrđuje se zakonom.
- (3) Uslovi obavljanja funkcije, uključujući imunitet, utvrđuju se zakonom Federacije.
- (4) Plaće i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjene za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

VII - ZAKLJUČIVANJE MEĐUNARODNIH SPORAZUMA**Član 1.**

- (1) Kanton zaključuje međunarodne sporazume u okviru svog djelokruga u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom.
- (2) Sporazumi iz stava (1) ovog člana stupaju na snagu u Kantonu samo kad ih odobri Skupština Kantona, osim ako zakonom ili međunarodnim pravom nije drugačije određeno.
- (3) U slučaju bilo koje nesuglasnosti između međunarodnih sporazuma i zakona Federacije ili Kantona, primjenjivat će se međunarodno pravo koje je sastavni dio zakonodavstva Federacije.

Član 2.

Premijer kantona će po odluci Skupštine Kantona otkazati međunarodne sporazume ako to dopušta međunarodno pravo, a dužan je tako postupiti kad to zahtjeva ovlašteni organ Federacije.

VIII - AMANDMANI NA USTAV**Član 1.**

- (1) Amandmane na Ustav Kantona može predlagati premijer Kantona, Vlada Kantona i većina poslanika u Skupštini Kantona.

- (2) Predloženi amandman usvaja se na način i po postupku predviđenom za usvajanje Ustava Kantona.

Član 2.

Nijednim amandmanom na Ustav Kantona ne mogu se ukinuti niti umanjiti ni jedno od prava i sloboda utvrđenih u članovima od 1. do 5., poglavlja II ovog Ustava niti promijeniti ovaj član Ustava.

IX - USTAVNOST I ZAKONITOST**Član 1.**

Ovaj Ustav mora biti u skladu s Ustavom Federacije

Član 2.

Zakoni, drugi propisi i opći akti u Kantonu moraju biti u skladu s ovim Ustavom, odnosno Ustavom i zakonom Federacije.

Član 3.

Pojedinačni akti i radnje organa vlasti u Kantonu, kao i pojedinačni akti institucija koje obavljaju javna ovlaštenja, moraju se zasnivati na zakonu ili na drugom propisu donesenom na osnovi zakona.

X - DONOŠENJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA I PRIJELAZNA RJEŠENJA**Član 1.**

- (1) Ustav Kantona donijet će i proglasiti Skupština Kantona u prijelaznom periodu, koja se sastoji od pet odbornika iz svake skupštine općine izabranih u skladu s članom 3. (4), poglavlja IX. Ustava Federacije.
- (2) Donošenje Ustava Kantona zahtijeva dvotrećinsku većinu poslanika u Skupštini Kantona u prijelaznom periodu.
- (3) Način rada Skupštine Kantona u prijelaznom periodu za donošenje Ustava Kantona bliže se uređuje Poslovnikom Skupštine Kantona u prijelaznom periodu za donošenje Ustava Kantona.

Član 2.

Do prvog saziva Skupštine Kantona funkciju i ovlaštenja Skupštine Kantona, utvrđene u poglavlju V, odjeljak A, ovog Ustava, obavlja Skupština Kantona u prijelaznom periodu.

Član 3.

- (1) Po stupanju na snagu ovog Ustava Skupština Kantona u prijelaznom periodu bira Predsjednika Kantona u prijelaznom periodu.
- (2) Predsjednik Kantona u prijelaznom periodu odmah nakon toga imenuje Vladu Kantona u prijelaznom periodu i predlaže Skupštini suce Kantonalnog suda u prijelaznom periodu primjenjujući odredbe

člana 9, odjeljaka B, poglavlja V. I člana 13, odjeljaka C. Poglavlja V ovog Ustava.

Član 4.

Skupština Kantona, u prijelaznom periodu, u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog Ustava, izabrat će sve druge organe u prijelaznom periodu u skladu sa ovim Ustavom i Ustavom Federacije.

Član 5.

Predsjednik Kantona, članovi Vlade Kantona i drugi funkcioneri Kantona u prijelaznom periodu obavljaju dužnosti odgovarajućih stalnih funkcionera u skladu sa ovim Ustavom, dok ne budu zamjenjeni stalnim funkcionerima izabranim ili imenovanim u skladu s ovim Ustavom.

Član 6.

- (1) Odbornici u svakoj skupštini općine izabrani 1990. godine, kojim mandat još važi, biraju općinske organe u prijelaznom periodu u skladu sa Ustavom Federacije i ovim Ustavom.
- (2) Općinski organi iz stava (1) ovog člana obavljaju dužnosti odgovarajućih stalnih općinskih organa utvrđenih ovim Ustavom do izbora općinskih organa u skladu sa Ustavom i zakonom Federacije.
- (3) U općini koja je u cjelosti pod privremenom okupacijom agresora osniva se samo općinsko vijeće i bira općinski načelnik, u pravilu, s privremenim sjedištem na području Kantona.
- (4) U slučaju iz predhodnog stava, općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju posebna ovlaštenja koja su vezana za stvaranje uvjeta i organiziranje rada općine na svom teritoriju i ostvaruju saradnju o ovlaštenim organima Federacije, Kantona i općine oko zbrinjavanja prognanih građana i stvaranje uvjeta za njihov povratak u prebivališta iz kojih su izbjegli ili raseljeni.

Član 7.

- (1) Prvi izbori za Skupštinu Kantona i općinska vijeća održat će se u skladu sa Aneksom III Općeg okvirnog sporazuma, a kasniji izbori održat će se po izbornim zakonima koje donese Parlament Federacije.
- (2) Skupština Kantona na sjednici prvog saziva će izabrati predsjednika Kantona.
- (3) U roku od dvije sedmice nakon izbora, predsjednik Kantona će imenovati vladu Kantona i predložiti Skupštini suce Kantonalnog suda.
- (4) O prijedlozima iz predhodnog stava Skupština Kantona će po hitnom postupku odlučiti u skladu s ovim Ustavom.

Član 8.

Ni jedna osoba osuđena ili optužena od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju ne može

biti kandidirana, izabrana ili imenovana na bilo koju izbornu ili neku drugu javnu funkciju u kantonu.

Član 9.

Svi zakoni koje donese Skupština Kantona u prijelaznom periodu i općinski propisi koje donese općinsko vijeće u prijelaznom periodu ostaju na snazi pet mjeseci nakon što se Skupština Kantona, odnosno općinsko vijeće prvi put sastane, osim ako ih ti organi ne potvrde.

Član 10.

Sve osobe na državnoj funkciji u Kantonu na dan stupanja na snagu ovog Ustava ostat će na toj funkciji dok ne budu razriješeni u skladu s odgovarajućim zakonom ili dok se ta funkcija ne ukine.

Član 11.

Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine koristit će se u proračunima koje zahtijevaju ustav i zakon Federacije i Kantona.

Član 12.

Svi postupci u sudovima, organima i tijelima koji obavljaju javna ovlaštenja na teritoriji Kantona, na dan stapanja na snagu ovog Ustava nastavit će se ili će se prenijeti na druge sudove, organe ili tijela koji će biti osnovani prema ovom ustavu, a u skladu sa zakonom Federacije i Kantona kojim su utvrđeni djelokrug tih sudova, organa i tijela.

Član 13.

Sredstva, dokumentaciju, opremu i radnike organa koji prestaju funkcionirati preuzet će odgovarajući organi u Kantonu, u skladu sa ustavom i zakonom Federacije i Kantona.

Član 14.

Ustav Unsko-sanskog kantona stupio je na snagu u ponoć 27. maja 1995. godine.

Komisija za Ustavna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, je prečišćeni tekst Ustava Unsko-sanskog kantona, utvrdila na osnovu Zaključka Skupštine Unsko - sanskog kantona, broj: 01-1-103a/03 od 14.10. i 28.10.2003. godine.

Broj: 01-1-164/04
10. decembar 2003. god.

Predsjednik Komisije
za ustavna pitanja
Admil Mulalić

2.

Na osnovu člana 10. i odjeljka A, poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 21. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2003.godinu ("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona br.4/2003), Skupština Unsko-sanskog kantona na 16. sjednici održanoj 30.12.2003. godine, donijela je

ODLUKU**O RASPOREDU SREDSTAVA
POLITIČKIM PARTIJAMA U SKUPŠTINI
UNSKO-SANSKOG KANTONA U
FISKALNOJ 2003. GODINI****I**

Ovom odlukom vrši se raspored sredstava utvrđenih za fiskalnu 2003. godinu u razdjeljku 10 grant 614300 "neprofitne organizacije-političke partije" koje su zastupljene u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

II

Budžetom utvrđena sredstva za namjenu iz prethodnog stava iznose 400.000 KM Sredstva iz prethodnog stava raspoređuju se:

30% političkim partijama u jednakim iznosima:

SDA	30.000
SDP	30.000
DNZ	30.000
S BIH	30.000

70% sredstava dobivaju stranke srazmjerno broju poslanika i to:

SDA	14 poslanika	9333,33 = 130.666,62
SDP	4 poslanika	9333,33 = 37.333,32
DNZ	7 poslanika	9333,33 = 65.333,31
S BiH	5 poslanika	9333,33 = 46.666,65

III

Za sprovođenje ove odluke staraće se Stručna služba Skupštine Unsko-sanskog kantona i Kantonalno ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-144/03 Predsjedavajuća Skupštine
30. decembar 2003. god. Unsko-sanskog kantona
B i h a ć dr **Jasminka Durić**

3.

Na osnovu člana 10.s.) odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona ("Sl. list Unsko-sanskog kantona", broj 1/95, 2/97, 9/99 i 5/00), i člana 143. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Sl. list Unsko-sanskog kantona" broj 2/97 i "Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 2/01 i 5/01), Skupština Unsko-sanskog kantona na 16. sjednici održanoj 30.12.2003. godine, donosi

ODLUKU**O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU
PRIVREMENE KOMISIJE ZA IZRADU I
USAGLAŠAVANJE KANTONALNIH
ZAKONA****I**

Mijenja se Odluka o formiranju privremene komisije za izradu i usaglašavanje kantonalnih zakona ("Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona" br. 8/03) tako što se datum "31.12.2003. godine" zamjenjuje datumom "31.03.2004.godine".

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Sl. glasniku Unsko-sanskog kantona"

Broj: 01-1-147/03 Predsjedavajuća Skupštine
30. decembar 2003. god. Unsko-sanskog kantona
B i h a ć dr **Jasminka Durić**

4.

Na osnovu člana 10 poglavlja V. A. Ustava Unsko-sanskog kantona i člana 114. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona ("Sl. list Unsko-sanskog kantona" br. 2/97) Skupština Unsko-sanskog kantona na 16. sjednici održanoj 30. decembra 2003. godine, donijela je

ZAKLJUČAK**I**

1. Na nivou Kantona oformiti stručni tim sastavljen od uposlenih u Kantonalnom ministarstvu zdravstva i socijalne politike, Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, stručnih zdravstvenih, socijalnih i pedagoških radnika iz reda građana Unsko-sanskog kantona koji će sačiniti Program rada, vršiti koordiniranje prema trećima i do 31.01.2004. godine dostaviti Program rada Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona
2. Materijalno-tehničko i kadrovski ojačati kriminalističke službe Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova
3. U okviru nadležnosti Unsko-sanskog kantona u zakonodavnoj djelatnosti sagledati mogućnost propisivanja novih oblika prekršaja koji tretiraju ovu oblast, te revidirati odredbe koje se odnose na kaznene mjere.
4. Da se 2004. godina proglasi godinom borbe protiv droge na Unsko-sanskom kantonu
5. U Kantonalnoj bolnici osposobiti odjel za liječenje ovisnika od droge u inicijalnoj fazi.

6. Da Vlada Unsko-sanskog kantona inicira formiranje centra za rehabilitaciju ovisnika od droge i opojnih sredstava na Kantonu uz mogućnost međukantonalnog udruživanja
7. Da se u Kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova formira Stop tim za prevenciju sprečavanja rasturanja droge na Unsko-sanskom kantonu koji će Vladu i Skupštinu o efektima svoga rada izvještavati tromjesečno.
8. Da Skupština Unsko-sanskog kantona u budžetu za 2004.godinu, predvidi inicijalna sredstva za formiranje centra za rehabilitaciju ovisnika od droge i opojnih sredstava.
9. Da Skupština Unsko-sanskog kantona donese akt kojim se obavezuju na test droge upisnici u srednje škole, upisnici studenti u svaku godinu studija i sve novouposlene prilikom upošljavanja.
10. Da Kantonalno ministarstvo obrazovanja u program rada odjeljske zajednice i suradnje sa roditeljima unese obavezu najmanje tromjesečnog održavanja roditeljskih sastanaka na kojima će se tretirati problem droge u njihovim sredinama a između sastanaka organizirati individualne razgovore sa roditeljima.
11. Da se u kampanji protiv droge ravnopravno tretira vjerski sustav vrijednosti, ravnopravno promiču njegove vrijednosti i rezultati.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-145/03 Predsjedavajuća Skupštine
30. decembar 2003. god. Unsko-sanskog kantona
B i h a ć dr **Jasminka Durić**

5.

Na osnovu člana 2. tačka g) i člana 28. Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj: 58/02, 19/03), ministar finansija Unsko - sanskog kantona - ministar finansija Unsko - sanskog kantona, donosi

UPUTSTVO

O ZATVARANJU POJEDINAČNIH RAČUNA I OTVARANJU PODRAČUNA ZA KREDITE I GRANTOVE KANTONALNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim uputstvom se propisuje način i rokovi za zatvaranje pojedinačnih računa budžetskih korisnika, te način otvaranja podračuna za kredite i

grantove (nepovratna sredstva) i gašenje postojećih transakcijskih računa za grantove i kredite.

II. GAŠENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Član 2.

Budžetski korisnici Unsko - sanskog kantona dužni su, odmah, a najkasnije sedam dana, po objavljivanju ovog uputstva u "Službenom glasniku USK-a", dati pismeni nalog svojoj banci za gašenje svih svojih računa, ako je saldo na računu nula.

Kad se radi o računima za redovnu djelatnost, a saldo nije nula, kantonalni budžetski korisnici dužni su dati pismeni nalog da banka izvrši prebacivanje salda tih računa na depozitni račun kod Universal banke broj: 1650031000446067 i nakon toga isti dan i gašenje vlastitog računa.

Kantonalni budžetski korisnici dužni su dostaviti ministarstvu finansija Unsko - sanskog kantona (u daljem tekstu Kantonalno ministarstvo finansija), kopiju datog pismenog naloga banci.

Član 3.

Banke su dužne obavijestiti Kantonalno ministarstvo finansija o izvršenim transakcijama i radnjama iz člana 2. ovog uputstva, dostavljanjem izvoda i informacija o izvršenom gašenju računa.

III. OTVARANJE PODRAČUNA ZA KREDITE I GRANTOVE (NEPOVRATNA SREDSTVA)

Član 4.

Za finansiranje određenih programa - projekata na osnovu kredita i doniranih sredstava od bilo koje strane (nepovratna sredstva), budžetski korisnik je dužan sklopiti pismeni akt (ugovor, sporazum, memorandum i sl.) o finansiranju tog projekta sa donatorom (donatorima) ili kreditorima.

U Ugovoru treba navesti da donator ili kreditor ova sredstva uplaćuje na podračun depozitnog računa.

Jedan primjerak akta iz stava jedan ovog člana, budžetski korisnici su dužni dostaviti Kantonalnom ministarstvu finansija.

Član 5.

Na osnovu ugovora iz člana 4. stav 1. ovog uputstva, Kantonalno ministarstvo finansija u skladu sa članom 25. Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, otvara podračun u okviru Jedinostvenog računa trezora (JRT) i zaključuje dva ugovora sa bankom i to:

1. Ugovor sa bankom kod koje se vodi depozitni račun. Ugovor mora sadržavati klauzulu kojom se banka obavezuje da će isti dan po prijemu sredstava od donatora ili kreditora, na kraju dana,

ta sredstva prebaciti na podračun u okviru JRT sa nazivom: Kantonalno ministarstvo finansija - financija, ime budžetskog korisnika za kojeg se otvara taj račun i naziv projekta - programa.

2. Ugovor sa bankom kod koje se otvara podračun u okviru JRT za izvršenje projekta - programa određenog budžetskog korisnika, čije se finansiranje vrši iz kredita ili grantova (nepovratna sredstva).

Ugovor iz stava 3. tačke 2. ovog člana, treba da sadrži odredbe da su potpisnici za korištenje sredstava sa ovih računa ovlaštena lica budžetskog korisnika za kojeg se otvara podračun.

Član 6.

Ministar finansija Unsko - sanskog kantona - ministar financija Unsko - sanskog kantona ili lice koje on ovlasti, daje saglasnost na svaki ispostavljeni nalog za trošenje sredstava sa podračuna u okviru JRT.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se na pismeni prijedlog budžetskog korisnika kojem se otvara podračun.

Član 7.

Banke su dužne dostavljati izvode o promjenama i stanju na računima iz stava jedan člana 5. ovog uputstva Kantonalnom ministarstvu finansija, kao i budžetskom korisniku za kojeg je otvoren poseban transakcijski račun i donatoru sredstava na njegov zahtjev.

IV. GAŠENJE POSTOJEĆIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA ZA GRANTOVE

Član 8.

Budžetski korisnici koji već imaju otvorene vlastite račune, preko kojih vrše finansiranje određenih programa - projekata, (bez obzira ko se pojavljuje kao donator finansijer), obavezni su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog uputstva dostaviti Kantonalnom ministarstvu finansija ugovor zaključen sa donatorima i kreditorima.

Član 9.

Kantonalno ministarstvo finansija na osnovu ugovora, iz člana 8. ovog uputstva, budžetskim korisnicima otvara podračune u okviru JRT u komercijalnoj banci, po proceduri iz člana 5. Uputstva i o tome pismeno obavještava nadležne korisnike budžeta.

Korisnici budžeta su dužni, po prijemu informacije iz prethodnog stava, odmah zatvoriti svoje vlastite račune prenosom salda na otvoreni svoj podračun, u okviru JRT i dati pismeni nalog banci za gašenje postojećeg vlastitog računa.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član. 10

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 04-14-1411-1/04
29. januar 2004. god.
B i h a ć

Ministar
Alija Alešević, dipl.ecc

6.

Na osnovu člana 28. Zakona o trezoru ("Sl. novine FBiH" br. 58/02, 19/03), kantonalni ministar finansija, donosi:

UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

Ovim uputstvom se reguliše blagajničko poslovanje u Trezoru (Riznici) Kantonalnog ministarstva finansija-financija kao i način isplate gotovine sa Jedinstvenog računa trezora (riznice).

Član 1.

Gotovinski tokovi sa Jedinstvenog računa trezora (riznice) se izvršavaju putem Transakcijskih računa banke.

Član 2.

Trezor (Riznica) u glavnoj knjizi otvara račune blagajne za svakog budžetskog korisnika pojedinačno. Isplata za svaku blagajnu vrši se elektronskim putem na Transakcijski račun banke.

Član 3.

Budžetski korisnici vode evidenciju o isplatama iz blagajne i sve transakcije po ovom osnovu evidentiraju se u glavnoj knjizi trezora (riznice).

Član 4.

Putem blagajne vrše se sljedeće transakcije:

- isplate akontacija,
- obračun putnih naloga,
- povrat akontacija,
- isplata po obračunu putnih naloga,
- sitna plaćanja do iznosa 100,00 KM maksimalno.

Član 5.

Odluku o blagajničkom maksimumu donosi svaki budžetski korisnik za sebe na početku godine uz predhodnu saglasnost Ministarstva finansija - financija, a u skladu sa usvojenim budžetom, mjesečnim i tromjesečnim planovima.

Odluka o blagajničkom poslovanju dostavlja se u Kantonalno ministarstvo finansija-financija u tri istovjetna primjerka od kojih se po dobivenoj

saglasnosti iz stava jedan ovog člana jedan primjerak dostavlja komercijalnoj banci jedan primjerak budžetskom korisniku, a jedan zadržava Kantonalno ministarstvo finansija -financija u svojoj arhivi.

Član 6.

Odlukom o blagajničkom maksimumu određuje se ovlaštena osoba kod budžetskog korisnika za podizanje gotovine sa Transakcijskog računa banke .

Član 7.

Dopuna blagajne do visine blagajničkog maksimuma u svakoj blagajni budžetskog korisnika vršit po potrebi uz predhodno pravdanje utrošenih sredstava.

Član 8.

Samo u izuzetnim slučajevima, ukoliko za to postoji predhodna saglasnost kantonalnog ministra finansija-financija može se privremeno (samo za određen slučaj) povećati blagajnički maksimum i izvršiti vanredna isplata, ali samo ukoliko za to postoje planom odobrena sredstva u budžetu, kao i raspoloživa sredstva na Jedinstvenom računu trezora (riznice).

Član 9.

Izmjena blagajničkog maksimuma iz člana 8. odnosit će se samo na jedan konkretan slučaj, a u ostalim slučajevima primjenjivat će se isključivo odluka iz član 6 . ovog uputstva.

Član 10.

Procedura određivanja blagajničkog maksimuma kao i zahtjev za isplatu i evidentiranje utrošenih sredstava po ovom osnovu sastavni je dio ovog uputstva.

Član 11.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 04-14-1412-1/04
29. januar 2004. god.
B i h a ć

Ministar
Alija Alešević, dipl.ecc

7.

Na osnovi Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine tačka 24. stav 1. i tačka 45. stav 2. ("Sl. novine FBiH" broj 30/98, 49/98), sekretar Vlade, donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU ORGANIZACIONIH JEDINICA, BROJČANIH OZNAKA I INTERNIH DOSTAVNIH KNJIGA ZA SKUPŠTINU USK-a, PREDSDJEDNIKA USK-a, VLADU USK-a, ORGANE UPRAVE I DRUGE KANTONALNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE I VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2004. GODINU

I

Skupština Kantona, Premijer Kantona, Vlada Unsko-Sanskog Kantona i njihove stručne službe, kantonalna ministarstva, kantonalne ustanove, u svom poslovanju upotrebljavat će brojčane oznake organizacionih jedinica i internih dostavnih knjiga utvrđenih ovim Rješenjem, i to:

1. Brojčane oznake organizacionih jedinica

- 01. Skupština Unsko-Sanskog Kantona
- 02. Komisije Skupštine Unsko-sanskog Kantona
- 03. Premijer Kantona
 - 03/1. Vlada Unsko-Sanskog Kantona
 - 03/2. Sekretar Vlade
 - 03/3. Stalne komisije Vlade Unsko-sanskog kantona
- 04. Kantonalno ministarstvo finansija
 - 04/1 - Odsjek za izvršenje budžeta
 - 04/2 - Sektor za trezor
 - 04/3 - Odjeljenje računovodstva i izvještavanja
- 05. Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
- 06. Kantonalno ministarstvo privrede
 - 06/1 - Sektor za industriju i promet
 - 06/2 - Sektor za energetiku i komunikacije
 - 06/3 - Sektor za rudarstvo i građevinarstvo (IGM)
 - 06/4 - Sektor za trgovinu, turizam,
 - 06/5 - Sektor za poduzetništvo i obrtništvo
- 07. Kantonalno ministarstvo pravde
- 08. Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 - 08/1 - Kantonalna uprava za šumarstvo
- 09. Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 - 09/1 - Sektor za zdravstvo
 - 09/2 - Sektor za rad i zapošljavanje,
 - 09/3 - Sektor za socijalnu politiku i humanitarne poslove,
 - 09/4 - Sektor za izbjegle i raseljene osobe
- 10. Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture
 - 10/1 - Odjeljenje za odgoj i obrazovanje
 - 10/2 - Odjeljenje za kulturu, informiranje i sport
- 11. Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline

- | | |
|--|--|
| 11/1 - Odjeljenje za prostorno uređenje, urbanizam, planiranje i dokumentaciju | 12 - Kantonalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida domovinskog rata |
| 11/2 - Odjeljenje za građenje i stambeno komunalne poslove, | 13. Kantonalni štab civilne zaštite |
| 11/3 - Inspektorat | 14. Kantonalna direkcija za ceste |
| 11/4 - Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove | 15. Pedagoški zavod |
| 11/5 - Odjeljenje za zaštitu okoline i prirode, | 16. Veterinarski zavod |
| - 12. Kantonalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida domovinskog rata | 17. Poljoprivredni zavod |
| - 13. Kantonalni štab civilne zaštite | 18. Kantonalna direkcija robnih rezervi |
| - 14. Kantonalna direkcija za ceste | 19. Stručna služba Skupštine Unsko-sanskog kantona |
| - 15. Pedagoški zavod | 20. Služba za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave |
| - 16. Veterinarski zavod, | 20/1 - Odjeljenje za stručne poslove |
| - 17. Poljoprivredni zavod | 20/2 - Odjeljenje za zajedničke poslove |
| - 18. Kantonalna direkcija robnih rezervi | 21. Kabinet Premijera Kantona |
| - 19. Stručna služba Skupštine Unsko-sanskog kantona | 22. Komisija za koncesije |
| - 20. Služba za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave | |
| 20/1 - Odjeljenje za stručne poslove | |
| 20/2 - Odjeljenje za zajedničke poslove | |
| - 21. Kabinet Premijera Kantona | |
| - 22. Komisija za koncesije | |

2. Interne dostavne knjige

- 01 - Predsjedavajući Skupštine i Sekretar Skupštine
 02 - Komisije Skupštine Unsko-sanskog Kantona
 03 - Premijer Kantona
 03/1 - Vlada Unsko-sanskog Kantona,
 03/2 - Sekretar Vlade Unsko-Sanskog Kantona
 03/3 - Stalne komisije Vlade Unsko-sanskog kantona
 04 - Kantonalno ministarstvo finansija
 04/1 - Odsjek za izvršenje budžeta
 04/2 - Sektor za trezor
 04/3 - Odjeljenje računovodstva i izvještavanja
 05 - Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova
 06 - Kantonalno ministarstvo privrede
 07 - Kantonalno ministarstvo pravde
 08 - Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 08/1 - Kantonalna uprava za šumarstvo
 09 - Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 10 - Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture
 12 - Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline

II

Upisivanje brojevanih oznaka organizacionih jedinica i klasifikacionih oznaka, vršit će se prilikom signiranja, presigniranja i upisivanja u prijemni štambilj i zavođenje akata u skladu sa odredbama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" broj 20/98) i Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" broj 30/98 i 49/98).

III

O izvršenju ovog Rješenja starat će se Sekretar Vlade Unsko-Sanskog Kantona.

IV

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja, prestaje da važi Rješenje o određivanju oznaka organizacionih jedinica, popisa akata i internih, dostavnih knjiga organa i službi Unsko-Sanskog Kantona, broj: 20/1-49-509-1/2003, od 30.12.2002. godine.

V

Ovo Rješenje stupa na snagu 01.01.2004. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj: 20/1-49-16449-1/03
 31. decembar 2003. god.
 B i h a ć

Sekretar Vlade
Esmir Brković, dipl.pravnik

8.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1273/03 od 09.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Ugovor o osnivanju Društva od 10.01.2003. g. Puni naziv Društva glasi: Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje i inženjering "ARS" Bihać, sa sjedištem u Bihaću ul. Gazihusrefbegova br.2. Skraćeni naziv Društva glasi: D.o.o."ARS" Bihać. Osnovni kapital 2000,00 KM. Osnivači su Asmir Muslić iz Bihaća i Jasna Imširević iz Bihaća. Udio suosnivača je po 1000,00 KM. Direktor društva je Jasna Imširević iz Bihaća. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: 22. 1 Izdavačka djelatnost, 22.1322.130 izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 26.6 proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.7 sječenje, oblikovanje i obrada kamena, 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija, 45.1 pripremni radovi na radilištu, 45.1145.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.1245.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.2 visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.21 podizanja zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnja, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.2245.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.3 instalacioni radovi, 45.3145.310 elektroinstalacioni radovi, 45.3245.320 izolacioni radovi, 45.3345.330 postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.3445.340 ostali instalacioni radovi, 45.4 završni građevinski radovi, 45.4145.410 fasaderski i štrukturalni radovi, 45.4245.420 ugradnja stolarije, 45.4345.430 postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.4445.440 farbarski i staklarski radovi, 45.5 davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, 51.53 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.6 trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom, 51.6251.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.6451.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom 51.7 ostala trgovina na veliko, 52.1 trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, 52.48 ostala trgovina na malo u specializovanim prodavnicama, 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 60.2460.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.1 pretovar tereta i skladištenje robe, 70.1 poslovanje vlastitim nekretninama, 70.2 iznajmljivanje vlastitih

nekretnina, 70.3 poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.3 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, 71.3271.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.3371.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme uključujući računare (kompjutere), 72.1 pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi, 72.1072.100 pružanje savjeta o računarskoj opremi, 72.2 savjetovanje i ponuda programske ponude, 72.2072.200 savjetovanje i ponuda programske opreme, 72.3 obrada podataka, 72.3072.300 obrada podataka, 72.4 izrada i upravljanje bazama podataka, 72.4072.400 izrada i upravljanje bazama podataka, 72.5 održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema, 72.6 ostale srodne računarske aktivnosti, 72.6072.600 ostale srodne račun. aktivnosti, 73.1 istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim tehničkim i teh. naukama, 74.1274.120 računovodstveni knjig. i kontr. poslovi, savjetod. poslovi u vezi poreza, 74.2 arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko ispitivanje, 74.2074.200 arhitek. i inž. djel. i teh. savjetovanje 74.3 tehničko ispitivanje i analiza, 74.3074.300 tehn. ispitivanje i anal. 74.8 ostale poslovne djelatnosti. d.n. 93.0 ostale uslužne djelatnosti. Spoljnotrgovinski promet: Spoljna trgovina proizvodima u granicama upisanih djelatnosti, međunarodna špedicija i usluge, međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu, zastupanje stranih firmi i posredovanje, konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta, izvođenje radova i vršenje usluga u okviru upisane djelatnosti.

Broj: U/I-1273/03
9. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Fikret Hodžić

9.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1251/03 od 09.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivač društva je Ponjević (Ibrahima) Izet ul. Donja Slapnica bb Velika Kladaša osnovao je Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge "ZIH - COMMPANY" Velika Kladaša Donja Slapnica bb. Osnivački ulog osnivača iznosi 2000 KM. Direktor društva je Durić (Hasana) Lejla Velika Kladaša koji društvo predstavlja samostalno bez ograničenja, za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Sjedište društva je: Donja Slapnica bb, Velika

13.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1253/03 od 09.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Odlukom od 21.9.2003. osnivač PJANIĆ DEDO osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću "AG" Cazin, sa sjedištem u VIII Krajiške brigade bb. Skraćeni naziv je. d.o.o. "AG" Cazin. Osnovni ulog je 2000 KM u novcu. Djelatnost društva je: 45.1 Pripremni radovi na gadičlištu, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, 45.3 Instalacioni radovi, 45.4 Završni građevinski radovi, 45.5 Davanje u najam mašina, opreme za gradnju i rušenje, sa rukovaocem. 51.130 Posredništvo u trgovini građ. drvom, građevinskim materijalom, 51.53 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom, sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željezom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod, grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hem, proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.1 Pretovar tereta i skladištenje robe, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim, tehnološ. znanostima, 74.20 74.200 Arhitektonske, inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza 74.700 čišćenje svih vrsta objekata, 74.830 Tehničke i prevoditeljske djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti. Vanjska trgovina, neprehrambeni proizvodi, međunarodni prevoz robe, skladištenje robe, posredovanje i zastupanje u prometu robe. Društvo neograničeno zastupa osnivač.

Broj: U/I-1252/03
9. oktobar 2003. god.
B i h a ć

Sudija
Mesud Džanić

14.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1274/03 od 09.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Izvršen je upis u sudski registar Društva s ograničenom odgovornošću eksport-import "VELGRAD" Velika Kladaša, Zborište br.22. Osnivač društva je Veladžić Elvedin iz Velike Kladaše. Društvo će se baviti sljedećim

djelatnostima: 45.1 Pripremni radovi na gradilištu, 45.2 visokogradnja i niskogradnja, izgradnja komplet objekata ili njihovih dijelova, 45.3 restorani, 45.4 završni građevinski radovi, 45.5. iznajmljivanje mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, 55.1 hoteli, 55.2 kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak 55.3 restorani, 55.4 barovi, 55.5 kantine snandijevanje pripremljenom hranom, 60.2 ostali kopneni prevoz osim željezničkog i tramvajskog, turističke i ugostiteljske usluge, izvođenje građevinskih radova u zemlji i inozemstvu, međunarodni transport roba i putnika u drumskom saobraćaju. Osnovni kapital društva je 2.000 KM koje je obezbijedio osnivač. Direktor društva je Veladžić Elvedin iz Velike Kladaše, koji društvo zastupa neograničeno.

Broj: U/I-1274/03
9. oktobar 2003. god.
B i h a ć

Sudija
Mesud Džanić

15.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1265/03 od 09.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Odlukom o osnivanju d.o.o. od 09.09.2003. god. osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću "NE-VA" sa sjedištem u Bihaću Darivalaca krvi b.b. skraćeni naziv D.o.o. "NE-VA" sa osnivačkim kapitalom od 2.000,00 KM osnivačem i direktorom Varcar Nedžad iz Bihaća Ripač b.b. Djelatnost firme: 50.1 Trgovina motornim vozilima 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila 50.4 Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posrednička prodaja) 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima 51.4 Trgovina na veliko kućanskim proizvoda, osim 51.4651.46051.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom 51.7 Ostala trgovina na veliko 52.1 Trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specializovanim prodavnicama 52.3352.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica 52.7 Popravak predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 60.2

Ostali kopneni promet osim tramvajskog i željezničkog saobraćaja 60.21 Ostali kopneni putnički promet, redoviti (linijski) 60.211 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redoviti (linijski) 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski) 60.2260.220 Taksi služba 60.2360.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu 60.2460.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu 63.1 Pretovar tereta i skladištenje robe 63.2 Ostale prateće pomoćne djelatnosti 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n. 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti. Posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti. Prevoz robe (tereta) i putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Broj: U/I-1265/03
9. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

16.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1250/03 od 13.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivač "LE-TEHNIKA" d.o.o. Šuceva 27, Kranj, R. Slovenija donijela je dana 20.8.2003. godine Odluku o osnivanju Društva ograničene odgovornosti "SYNDEO" Bihać, Pritoka bb, sa djelatnostima: 52.2 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa , 25.2152.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa . 25.2225.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.2325.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.2425.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 31.3 Proizvodnja izolirane žice i kabela, 31.3031.300 Proizvodnja izolirane žice i kabela, 31.5 Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki, 31.5031.500 Proizvodnja žarulja električnih svjetiljki, 31.6 Proizvodnja ostale električne opreme, 31.6131.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, 31.6231.620 Proizvodnja ostate električne opreme , d.n., 32.1 Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata, 32.10.32.100 Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata, 32.2 Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju, 32.2032.200 Proizvodnja televizijskih odašiljača i

radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju, 32.3 Proizvodnja televizijskih prijammnika, radioprijammnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te prateće opreme , 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posrednička prodaja), 51.1251.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim proizvodima, 51.1351.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.1451.140 Posredništvo u trgovini strojevima. industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima , 51.1551.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom. 51.1651.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.1851.180 posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n. 51.1951.180 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.4151.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom 51.4351.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.4551.450. Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.53 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom. 51.5451.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.6151.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.6451.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu. obrtništvo i plovidbu, 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima. d.n. 55.1155.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.1255.120 Hoteli i moteli bez restorana. 55.2155.210 Omladinaki hoteli i planinarski domovi, 55.225.220 Kampovi i kampirališta, 55.2355.230. Ostali smještaj za kraći boravak. 55.6 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.2460.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje robe. 63.1163.110 Prekrcaj tereta, 63.1263.120 Skladištenje robe, 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prometu. 63.2163.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, 64.2 Telekomunikacije, 64.2064.200 Telekomunikacije. 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.2070.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 71.3171.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme. 71.3371.330

priborom, 51.6251.620. Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 52.4652.460. Trgovina na malo željeznom robom bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 60.2460.240. Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 71.3271.320. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo, 71.3471.340. Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme na drugom mjestu ne spomenute.

Broj: U/I-1241/03
16. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

19.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1264/03 od 20.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Huseinović /Mehmeda/ Mevlid iz Velike Kladaše, Mrcelji bb. dana 01.10.2003. godine donio je Odluku o osnivanju privrednog društva koje će poslovati pod nazivom "ROLO - MAX" društvo ograničene odgovornosti d.o.o. Sjedište društva je u Velikoj Kladaši, ulica Muhsina Rizvića bb .Osnivač društva je ujedno i direktor koji će društvo predstavljati i zastupati neograničeno - kako u zemlji tako i u inozemstvu. Djelatnost društva je: 25.1 Proizvodnja gumenih proizvoda; 25.2 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa; 28.1.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija; 45.1 Pripremni radovi na gradifištu; 45.2 Visokogradnja. niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.3 Instalacioni radovi; 45.4 Završni građevinski radovi; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina priborom i dijelovima za motorna vozila; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posrednička prodaja); 51.3 Trgovina na veliko hranom pićem i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo, osim trgovine farmaceutskim proizvodima (51.4651.460). 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom; 51. Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.2 Trgovina na malo, hranom pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavaonicama, 52.6

Trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju redovan (linijski); 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju; 60.220 Taksi služba, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju.

Broj: U/I-1264/03
20. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

20.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1281/03 od 20.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Delalić Haseda dana 08.10.2003.godine donijela je odluku o osnivanju doo "HERBA" Cazin. Osnovna glavica društva je 2.000,00 KM. Djelatnost društva je: 50.1 Trgovina motornim vozilima, 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posrednička prodaja), 51.2 Tgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.52 Trgovina na veliko odjećom i obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvod. za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, 51.6 trgovina na veliko mašinama i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 60.2 Ostali kopneni prevoz. Vanjsko trgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u

okviru upisane djelatnosti. Odgovornost društva je potpuna. Za obaveze drugih preduzeća društvo odgovara za samo one koje je preuzelo ugovorom. Direktor preduzeća je Delalić Besim sa neograničenom odgovornošću.

Broj: U/I-1281/03
20. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

21.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1179/03 od 20.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Dana 15.8.2003. godine, na svojoj sjednici Skupština "BIMES" D.D. Bihać, donjela je Odluku o osnivanju podružnice u Banja Luci, ul. Karađorđeva bb. Djelatnost podružnice je 52.2252.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima. Direktor Podružnice je Turnić Jasmin, Bihać, El. Gazalije 1.

Broj: U/I-1179/03
20. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

22.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1282/03 od 20.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivač društva Šabić Suad iz Velike. Kladuše Dolovi bb izvršio je dopunu djelatnosti u firmi Društvo sa ograničenom odgovornošću "INS-EXPORT-IMPORT" Velika Kladuša. Dolovi bb, pored već upisane djelatnosti društvo će se baviti: 45.1 pripremni radovi na gradilištu, 45.2 visokogradnja i niskogradnja, izgradnja, kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3 instalacijski radovi, 45.4 završni građevinski radovi, 45.5 iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovateljem. Ostale odredbe društva ostaju nepromjenjene.

Broj: U/I-1282/03
20. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

23.

OGLAS

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1309/03 od 23.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Odlukom HALKIĆ MUMINA od 16.10.2003. osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import i usluge "HA-MU" Cazin, sa sjedištem u Podgredini 29. Skraćeno ime je: d.o.o. "HA-MU" Cazin. Osnovni ulog je 2000 KM u novcu. Djelatnost društva je: 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 50.2 Održavanje i popravak vozila, 50.5 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu, 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama, stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićem, duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo, osim farmaceutskim proizvodima, medicinskim instrumentima, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima. ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko mašinama, opremom, priborom. 51.61 51.510 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.6251.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.6351.630 Trgovina na veliko mašina za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje, pletenje, 51.6451.640 Trgovina na veliko kancelarijskih mašina, opreme, 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo, plovidbu, 51.6651.660 Trgovina na veliko poljopriv. mašinama, priključcima, oruđem uključujući traktore, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pićem duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim, toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prevoz robe, 63.1 Pretovar tereta, skladištenje robe. Vanjske trgovina: Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi, elektromotori, transformatori, te drugi električni materijal i uređaji, međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu, skladištenje robe, posredovanje, zastupanje u prometu robe i usluga. Društvo neograničeno zastupa: direktor BUDIMLIĆ HAMID i zamjenik direktora Halkić Mumin iz Cazina.

Broj: U/I-1309/03
20. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

24.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1296/03 od 24.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Odlukom osnivača d.o.o. "VUKOVIĆ-INŽINJERING" Bihać, Bakšaiški sokak 60 koje zastupa direktor Vuković Fuad osnovano je društvo sa ograničenom odgovornošću "VUKOVIĆ-TRANSPORT" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Antifašističkog otpora 1. Osnivački kapital iznosi 2.000 KM. Djelatnost društva je: 60.2460.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu. Direktor društva je Vuković Adnan sa neograničenim ovlaštenjima.

Broj: U/I-1296/03
24. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

25.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1302/03 od 24.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivač Društva donio je Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću od 10.10.2003.godine. Naziv društva je društvo sa ograničenom odgovornošću "MEŠAN" Bihać. Skraćeni naziv je D.o.o "MEŠAN" Bihać. Sjedište društva je Ul. Prijedorska 5, Bihać. Osnivač i direktor društva je Mešanović Fikret iz Bihaća. Osnovni kapital 2.000,00 KM. Djelatnost društva je: 24 Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana, 24.3 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 24.3024.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 50 Trgovina, održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; Trgovina na malo motornih goriva i maziva, 50.1 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornih vozila; 50.2 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelova i pribora za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelova i pribora za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelova i pribora za motorna vozila; 50.4 Trgovina, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.401 Trgovina

motocikla, dijelova i pribora za motocikla na veliko; 50.402 Trgovina motocikla, dijelova i pribora na malo; 50.403 posredništvo u trgovini motocikla, dijelova i pribora za motocikla; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.5 Trgovina na malo motornih goriva i maziva; 51 Trgovina na veliko i posrednička prodaja; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu, ili na ugovorenoj osnovi (posrednička prodaja); 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina polup. 51 1251.120 Posredništvo u prodaji goriva ruda metala i industrijskih hemijski proizvoda; 51.13 51.130 Posredništvo u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala; 51.14 51.140 Posredništvo u prodaji mašina i industrijske opreme; 51.15 51.150 Posredništvo u prodaji namještaja predmeta i aparata za domaćinstvo i drugih metalnih proizvoda; 51.16 51.160 Posredništvo u prodaji tekstila odjeće obuće I kožnih proizvoda; 51.17 51.170 Posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana; 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za prodaju određenih proizvoda, ili grupa proizvoda na drugom mjestu nespomenuto; 51.19 51.190 Posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda od 51.2 do 51.7. 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom; 51.21 51 210 Trgovina na veliko žitaricama sjemenjem i stočnom hranom; 51.2251.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.2351.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom i štavljenom kožom 51.2451.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom. 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim preradjevinama; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom i mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo, osim šifre 51.4651.460 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52 Trgovina na malo, osim trgov. motornim vozilima i motoc., popravak predmeta za ličnu upotrebu; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.3 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama 52.5 trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima 51.4451.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterđentima i ostalim proizvodima za čišćenje 51.4551.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 51.4751.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima 51.53 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 51.531 Trgovinu na veliko drvetom 51.532 Trgovinu na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 51.5451.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje 51.6 Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom 51.6451.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju 51.7 Ostala trgovina na veliko 51.7051.700 Ostala trgovina na veliko. 52 TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; POPRAVAK PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 52.3352.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama 52.4152.410 Trgovina na malo tekstilom 52.4252.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima 52.4352.430 Trgovinu na malo obućom i kožnim proizvodima 52.44 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo 52.4552.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima 52.4652.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom (vidi 52.50) 52.48 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.481 Trgovinu na malo kancelarijskom opremom i računarima 52.483 Trgovinu na malo sportskom opremom 52.484 Trgovinu na malo igrama i igračkama 52.487 Ostalu trgovinu na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.5052.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica 52.6152.610 Trgovina na malo putem pošte 52.6352.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica 52.7 Popravak predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 52.7252.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu

audioopremu i videoopremu 63 PRATEĆE I POMOĆNE DJELATNOSTI U SAOBRAĆAJU; DJELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju 63.4063.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju 64 POŠTANSKE AKTIVNOSTI I TELEKOMUNIKACIJE 64.2 Telekomunikacije 64.2064.200 Telekomunikacije 71 IZNAJMLJIVANJE MAŠINA I OPREME, BEZ RUKOVAOCA; IZNAJMLJIVANJE PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I DOMAĆINSTVO 71.31 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme 71.3271.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo 71.3371.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere) 71.3471.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 71.4 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu I domaćinstvo 72 RAČUNARSKE (KOMPJUTERSKE) I SRODNE AKTIVNOSTI 72.1 Pružanje savjeta o računarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware-u) 72.1072.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardware-u) 72.2 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara) 72.2072.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara) 72.3 Obrada podataka 72.3072.300 Obrada podataka 72.4 Izrada i upravljanje bazama podataka 72.4072.400 Izrada i upravljanje bazama podataka 72.5 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara) 72.5072.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara) 72.6 Ostale srodne računarske aktivnosti 72.6072.600 Ostale srodne računarske aktivnosti 74 OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI 74.1374.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja 74.1474.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem I upravljanjem 74.4074.400 Reklama i propaganda 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 74.8474.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 80 OBRAZOVANJE 80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. 80.422 Obrazovanje odraslih, d.n. Spoljnotrgovinski promet: Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u granicama upisanih djelatnosti. Posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu proizvoda i usluga u granicama upisanih djelatnosti. Skladištenje robe konsignaciona skladišta. Međunarodna špedicija. Osnovni kapital društva je 2.000,00 KM i ne može biti manji. Upravu društva čini direktor. Direktor društva je LJUBIJANKIĆ FIKRET sin Sulejmana iz Cazina Slatina 143 (JMBG 1609969112483).

Broj: U/I-1262/03
27. oktobar 2003. god.
Bihać

Sudija
Mesud Džanić

27.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-18/03 od 28.10.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Na sjednici održanoj 25.08.2003. godine Upravni odbor JU Mješovite srednje škole "Hasan Musić" Bužim, donio je Odluku o imenovanju novog direktora škole kao vršioca dužnosti Grošić Ibrahima i Odluku o razrješenju funkcije dosadašnjeg direktora škole Remziju Šahinovića.

Broj: U/I-18/03
28. oktobar 2003. god.
B i h a ć

Sudija
Mesud Džanić

28.**OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj: U/I-1224/03 od 29.09.2003. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivač društva Latić (Hašima) Sulejman, Barake 187 Velika Kladuša, izvršio je određene promjene u Društvu sa ograničenom odgovornošću "FOTRUS" Velika Kladuša za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge. Izvršena je promjena, sjedišta, društva umjesto dosadašnje adrese društva Barake 187 Velika Kladuša, sada sjedište društva je Izeta Nanića. Diletacija D Velika Kladuša, takođe društvo je povećalo kapital za 46.000,00 KM u novcu što ukupno kapital društva iznosi 102,000,00 KM u novcu, ostale odredbe odluke u društvu ostaju nepromjenjene.

Broj: U/I-1224/03
29. oktobar 2003. god.
B i h a ć

Sudija
Mesud Džanić

S A D R Ź A J

1. Ustav Unsko-sanskog kantona (prečišćeni tekst)	1	5. Uputstvo o zatvaranju pojedinačnih računa i otvaranju podračuna za kredite i grantove kantonalnim budžetskim korisnicima	12
2. Odluka o rasporedu sredstava političkim partijama u Skupštini Unsko-sanskog kantona u fiskalnoj 2003. godini	10	6. Uputstvo o blagajničkom poslovanju	13
3. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju privremene komisije za izradu i usaglašavanje kantonalnih zakona	11	7. Rješenje o određivanju organizacionih jedinica, brojčanih oznaka i internih dostavnih knjiga za Skupštinu USK-a, predsjednika USK-a, Vladu USK-a, organe uprave i druge kantonalne uprave i stručne službe Skupštine i Vlade Unsko-sanskog kantona za 2004. godinu	14
4. Zaključak	11	8.-28. Oglasi	16

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo pravna i fizička lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja žele da se pretplate za "Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" za 2004. godinu da godišnja pretplata iznosi 82,50 KM sa porezom, a pretplata se može izvršiti na račun broj 1650031000446067, u korist Budžeta USK-a, vrsta prihoda 722631, budžetska organizacija 2101001.